



CRNA GORA

**NOTAR
SENJA BOŽOVIĆ**




Predmet

**ZAPIS: Ugovora o prenosu prava svojine na
nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke
parcele UP 137**

OTPRAVAK IZVORNIKA

**Broj predmeta
UZZ br. 243/2026**

CRNA GORA
NOTAR
SENJA BOŽOVIĆ
CETINJE
Ul. Baja Pivljanina broj 45



Dana 03.08.2026. (trećeg osmog dvije hiljade dvadeset šeste) godine u 11:00h (jedanaest časova), predamnom dolje potpisanom **Radović Sentić Ninom**, zamjenikom notara **Senje Božović**, sa službenim sjedištem u Cetinju ul.Baja Pivljanina broj 45, sa zahtjevom da na osnovu njihovih izjava volje, sačinim notarski zapis Ugovora o prenosu prava svojine na nepokretnosti radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137, istovremeno su pristupila sljedeća lica:-----

UGOVARAČ 1:-----

1. **PRIJESTONICA CETINJE**, sa sjedištem na Ceti
2, koju zastupa gradonačelnik **Nikola Đurašković**,

(
d
od strane MUP-a Crne Gore
de devetnaeste) godine, sa rokom važenja do 10
godine (deset) (u daljem tekstu: „Ugovarač I“), a koga po punomoćju broj UZZ 165/2026
od 20.03.2026 (dvadesetog trećeg dvije hiljade dvadeset šeste) godine, sačinjeno pred notarem
Irenom Kne
Jelena Mitrović, od
a osamdeset četvrte) g
direktorica Direkcije za imovinu i
r.1, Podgorica, čiji
sam identitet utvrdila uvidom
PJ Podgorica, dana 23.08.2024. (dvadeset trećeg osmog dvije hiljade dvadeset četvrte) godine
sa rokom važenja do 10 (deset)godina, kao punomoćnik, (u daljem tekstu kao:
:„Punomoćnik Ugovarača I“).-----

UGOVARAČ 2:-----

2. **Gospodin Vujović Božo**,
radeset devetog prvog
n Crne
MNE
estog
e) godine, sa rokom važenja od 10 (deset)
godina, po kazivanju: saobraćajni inženjer, sa prebivalištem i adresom stanovanja: Cetinje,
i daljem tekstu: „UGOVARAČ 2“).-----

PRETHODNE NAPOMENE:-----

Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je: „Ugovorne strane.“-----
Podaci o imenu oca, mjestu rođenja, adresi prebivališta, zanimanju i bračnom statusu
ugovornih strana, unešeni su na osnovu usmenih izjava Ugovornih strana.Stranke su upoznate
sa činjenicom da su njihovi lični podaci unijeti u ovaj notarski zapis na osnovu Zakona o
notarima i Pravilnika o radu notara, te u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(“ Sl. List
Crne Gore”, br 79/08, 70/09, 44/12) i drugih propisa o zaštiti ličnih podataka daju svoju

saglasnost za upotrebu istih u svrhu ovog notarskog zapisa.-----

U pripremnom postupku, notar je identifikovao stranke, pročitao dostavljenu dokumentaciju, i izvršio uvid u sljedeću dokumentaciju u originalu i štampanoj formi i istu prilaže izvorniku u fotokopiji kako slijedi:-----

1. Rješenje Notarske komore Crne Gore broj NKCG-CT-2/2026 od dana 10.02.2026 (desetog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
2. List nepokretnosti – prepis broj 404 KO CETINJE I, izdat od strane Uprave za nekretnine – PJ Cetinje od dana 03.08.2026. (trećeg osmog dvije hiljade dvadeset šeste) godine, potpisan i pečatiran elektronskim potpisom ovog notara,-----
3. Odluka o prenosu prava svojine na katastarskoj parceli br. 4703/2 KO CETINJE I, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137 zahvat izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom (Zona B)“ poslovne oznake br. 07-427/25-906/4, od dana 05.02.2026 (petog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
4. Odluka o izmjeni Odluke prenosu prava svojine na katastarskoj parceli br. 4703/2 KO CETINJE I, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137 zahvat izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom (Zona B)“ poslovne oznake br. 07-427/25-906/6, od dana 19.03.2026 (devetnaestog trećeg dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
5. Zahtjev za kupovinu nepokretnosti, poslovne oznake 07-427/26-69 od dana 23.01.2026 (dvadeset trećeg prvog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
6. Izvod iz planskog dokumenta, poslovne oznake 05-427/26-69/2 od dana 28.01.2026 (dvadeset osmog prvog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
7. Rješenje gradonačelnika, poslovne oznake 07-427/26-197 od dana 02.02.2026 (drugog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
8. Rješenje Uprave za nekretnine PJ Cetinje, pod brojem 919-119-UI-1200/1/2025 od dana 24.10.2025 (dvadeset četvrtog desetog dvije hiljade dvadeset pete) godine,-----
9. Izvještaj komisije, poslovne oznake 07-427/26-69/2 od dana 05.02.2026 (petog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
10. Zahtjev Direkcije za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa Prijestonice Cetinje, poslovne oznake 07-427/25-906/25 od dana 09.02.2026 (devetog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine,-----
11. Izvještaj o procjeni vrijednosti nepokretne imovine – kat. parcele br. 4703/2 KO CETINJE I, evidentirane u listu nepokretnosti 404 KO CETINJE I, PJ Cetinje, u predmetu Prijestonica Cetinje -Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa od dana 14.11.2025 (četnaestog jedanaestog dvije hiljade dvadeset pete) godine, pod brojem 07-427/25-906/3, sačinjen od strane procjenitelja Boris Mašanović, dipl. Građ. inž.,-----
12. Uplatnica-----
13. Identifikacione isprave ugovornih strana koje se prilažu uz ovaj notarski zapis u fotokopijama ovjerenim kod ovog notara pod brojem UZZ br. 243/2026 od 03.08.2026. (trećeg osmog dvije hiljade dvadeset šeste) godine.-----

Prethodno navedenom dokumentacijom utvrđuje se da je Gradonačelnik Prijestonice Cetinje donio Odluku o prenosu prava svojine na katastarskoj parceli br. 4703/2 KO CETINJE I, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137 zahvat izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom (Zona B)“ poslovne oznake br. 07-427/25-906/4, od dana 05.02.2026 (petog drugog dvije hiljade dvadeset šeste) godine, kojom se odobrava prenos prava svojine na kat. parceli i to broj 4703/2, način korišćenja neplodna zemljišta, površine 2m2, upisane u listu

nepokretnosti broj 404 KO CETINJE I, svojina Država Crna Gora u obimu prava 1/1, raspolaganje Prijestonica Cetinje u obimu prava 1/1, i to po cijeni od 110,00€ (jedna stotina deset eura). Predmetna nepokretnost se otkupljuje na osnovu Odluke o prenosu prava svojine na katastarskoj parceli br. 4703/2 KO CETINJE I, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137 zahvat izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom (Zona B)” i na osnovu Odluke o izmjeni Odluke prenosu prava svojine na katastarskoj parceli br. 4703/2 KO CETINJE I, radi dokompletiranja urbanističke parcele UP 137 zahvat izmjena i dopuna DUP-a „Aerodrom (Zona B)” poslovne oznake br. 07-427/25-906/6, od dana 19.03.2026 (devetnaestog trećeg dvije hiljade dvadeset šeste) godine.

Pravni osnov za donošenje gore navedene odluke sadržano je u članu 34. stav 1 i člana 40 stav 2 tačka 3 Zakona o državnoj imovini kojim je propisano da opština odlučuje o sticanju i raspolaganju pravima koja joj pripadaju, te da se prodaja stvari i drugih dobara u državnoj imovini vrše neposrednom pogodbom, pored ostalih i u slučaju kada je vlasnik kat. parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele prema planu parcelacije (dokompletiranja urbanističke parcele) u kom slučaju nije potrebna saglasnost Vlade, kao i u članu 58 stav 1 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da otuđenje imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina odlučuje Predsjednik opštine.

Nakon što je notar ustanovio da se nepokretnost koja je predmet prodaje, nalazi na njenom službenom području, a prije notarske obrade isprave, sa ugovornim stranama su obavljene konsultacije. Nakon što se notar uvjerio da su ugovorne strane sposobne i ovlaštene za zaključivanje ovog pravnog posla, i nakon što je notar ispitaio njihovu volju, objasnila im i podučila ih o pravnom dometu i posljedicama namjeravanih izjava volje, stranke su izjavile da zaključuju sledeći:

-----UGOVOR O PRENOSU PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA RADI DOKOMPLETIRANJA UP 137-----

I. PREDMET PRENOSA SVOJINE

-----Član 1. 1-----

Nakon razgovora sa ugovornim stranama i uvidom u List nepokretnosti 404 KO CETINJE I, izdat od strane Uprave za nekretnine PJ Cetinje, od 03.08.2026.(trećeg osmog dvije hiljade dvadeset šeste) godine, potpisan i pečatiran elektronskim potpisom ovog notara i koji im je pročitao, notar je ustanovio da je predmet ovog ugovora prenos prava svojine (raspolaganja) sa ugovarača 1 na ugovarača 2 u obimu prava 1/1 na nepokretnosti koja je upisana u „A“ listu Lista nepokretnosti br. 404 KO CETINJE I, kao:

-kat. parcela 4703/2, plan 10, skica 1, potes DONJE POLJE, način korišćenja neplodna zemljišta, osnov sticanja: pravni propis, površine 2m2.

U „B“ listu podaci o vlasniku ili nosiocu, upisani su: PRIJESTONICA CETINJE, raspolaganje u obimu prava 1/1 i DRŽAVA CRNA GORA, svojina u obimu prava 1/1.

U „G“ - podaci o teretima i ograničenjima, upisano je: Ne postoje tereti i ograničenja.

Notar je strankama predočio na mogućnost da notar izvrši uvid u evidenciju nepokretnosti, te na mogućnost nesaglasnosti predočenog Izvoda iz katastra i evidencije katastra i na posljedice toga, te ih poučio da prije sačinjavanja ovog notarskog zapisa notar može da izvrši neposredan

uvid u evidenciju katastra toga, pa su stranke to odbile i zahtjevale da se sačinjavanje ovog
notarskog zapisa izvrši odmah bez uvida notara u evidenciju katastra.

Notar je podučio mogućnosti da neposredno prije sačinjavanja ovog zapisa notar izvrši
neposredni uvid u predmetni list nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti, objasnio im
svrhu i prednost neposrednog uvida, te ih upozorio na eventualne posljedice i rizike u slučaju
suprotnog postupanja, a naročito na mogućnost da je u međuvremenu, od vremena izdavanja
predmetnog Lista nepokretnosti došlo do promjene podataka koji se upisuju u list nepokretnosti
za predmetnu parcelu, kao i na mogućnost nesaglasnosti predočenog Izvoda iz lista
nepokretnosti i podataka upisanih u listu nepokretnosti u evidenciji katastra nepokretnosti.
Nakon toga, stranke izjavljuju da su to razumjele, da ne traže neposredni uvid notara u
evidenciju katastra nepokretnosti i da prihvataju sve eventualne posljedice i rizike u vezi sa tim.

Član 1.2

Ugovorne strane su se saglasile da se nepokretnosti koja su predmet ovog ugovora, procijenjuje
na iznos od 110,00€ (jedna stotina deset eura), a što je utvrđeno i na osnovu Izvještaja o
procjeni vrijednosti nepokretne imovine – kat. parcele br. 4703/2 KO CETINJE I,
evidentirane u listu nepokretnosti 404 KO CETINJE I, PJ Cetinje, u predmetu Prijestonica
Cetinje -Direkcija za imovinu i zaštitu imovinsko pravnih interesa od dana 14.11.2025
(četnaestog jedanaestog dvije hiljade dvadeset pete) godine, pod brojem 07-427/25-906/3,
sačinjen od strane procjenitelja Mašanović Borisa, dipl. građ. inž.

II. PRENOS PRAVA SVOJINE

Član 2.1

Ugovarač 1 prenosi uz naknadu na ugovarača 2 pravo svojine (raspolaganja) u obimu
prava 1/1 na nepokretnosti upisanoj u Listu nepokretnosti br. 404 KO CETINJE I, a
bliže označenom Rubrumom I ovog Ugovora, a Ugovarač 2 se obavezuje da Ugovaraču 1
izmiriti ugovorenu kupoprodajnu cijenu iz rubruma III ovog Ugovora.

III. CIJENA

Član 3.1

Ugovorne strane saglasno utvrđuju ukupnu cijenu za predmetnu nepokretnost, u iznosu od
110,00€ (jedna stotina deset eura).

Član 3.2

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da je Ugovarač 2 isplatio Ugovaraču 1 cjelokupnu
kupoprodajnu cijenu na broj žiro računa Ugovarača 1 Prijestonica Cetinje 540-7751-75 koji se
vodi kod Erste Banke utvrđenu u članu 3.1 ovog ugovora, prije zaključenja ovog Ugovora, za
time punomoćnik Ugovarača 1 izjavljuje da je primio prednje navedeni iznos kupoprodajne
cijene, kao i da nema daljih međusobnih potraživanja sa Ugovaračem 2.

IV. ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE

Član 4.1

Ugovarač 1 garantuje Ugovaraču 2 da je nepokretnost bliže opisana u članu 1.1 ovog ugovora
isključivo vlasništvo Ugovarača 1, stečeno pravnim propisom, da na istoj ne postoje prava
potraživanja trećih lica, kojima bi se umanjivala ili ograničavala prava Ugovarača 2, da nije
opterećen neuknjiženim teretima, hipotekom, kamatom, porezom ili zakupom, da u pogledu
istih nema nikakvog spora, niti drugog pravnog posla, te se Ugovarač 1 obavezuje da Ugovaraču
2 pruži zaštitu od evikcije, odnosno da o svom trošku uklone teret ili pretenzije trećih lica
kojima se isključuju, umanjuju ili ograničavaju ostvarenje prava Ugovarača 2.

Notar je upozorila stranke, a posebno kupca na opasnost od postojanja zakonske hipoteke i poučila kupca da zahtjeva potvrdu od Poreske uprave da prodavac nema dugovanja za poreze, pa prodavac izjavljuje ne postoje neizmirene poreske obaveze za predmetnu nepokretnost do dana zaključivanja ovog Ugovora. Kupac izjavljuje da je saglasan sa naprijed navedenim i da oslobađa notara odgovornosti po tom osnovu.

Član 4.2

Ukoliko se pojavi treće lice koje istakne osnovano potraživanje u odnosu na predmetnu nepokretnost, KUPAC može raskinuti Ugovor, tražiti povrat isplaćene kupoprodajne cijene sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od dana plaćanja do isplate, kao i zahtjevati da mu PRODAVAC nadoknadi štetu sa svim drugim pravima koja mu pripadaju po Zakonu o obligacionim odnosima.

Član 4.3

PRODAVAC izjavljuje da ne odgovara za vidljive i skrivene materijalne nedostatke, i da mu iste nijesu poznate. KUPAC je obišao predmetnu nepokretnost i izvršio uvid u stvarno stanje. Notar je podučio ugovorne strane o posljedicama ograničenja ili isključenja odgovornosti, te ih upozorio da isključenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je Prodavac za njih znao ili nije mogao znati, odnosno znao da se mogu očekivati, a nije su ih saopštio KUPCU.

V PRELAZAK POSJEDA, KORISTI, TERETI I OPASNOSTI

Član 5.1

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da posjed, koristi, tereti i opasnosti prelaze na Ugovarača 2 na dan zaključenja ovog ugovora.

VI TROŠKOVI, POREZI

Član 6.1

Nakon što je notar poučio stranke da za nagradu i troškove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugačije dogovoriti, stranke saglasno izjavljuju da troškove povezane sa ovim ugovorom – troškove ovog notarskog zapisa, troškove upisa prava svojine i troškove poreza na promet nepokretnosti, snosi Ugovarač 2.

VII ODOBRENJA, PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 7.1

U konkretnom slučaju ispitavši sve okolnosti notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima i da u konkretnom slučaju ne postoji zakonsko pravo preče kupovine.

VIII ZAHTJEVI ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI)

Član 8.1

UGOVARAČ 1 dozvoljava da se UGOVARAČ 2, na osnovu ovog ugovora, bez njegove dalje saglasnosti, odobrenja ili prisustva, u katastru nepokretnosti može uknjižiti kao nosioc prava svojine (raspolaganja) u obimu prava od 1/1 na nepokretnosti bliže opisanoj u članu 1.1 ovog ugovora, odmah po zaključenju ovog ugovora.

Stranke daju nalog Notaru da dostavi ovjereni otpравак ovog notarskog zapisa nadležnoj upravi za nekretnine radi uknjižbe prava svojine na predmetnoj nepokretnosti na ime Ugovarača 2 odmah po zaključenju ovog ugovora.

IX IZMJENE I RASKID UGOVORA

Član 9.1

Ugovorne strane su saglasne da se izmjene ovog Ugovora mogu vršiti isključivo uz obostranu pisanu saglasnost stranaka.

U pogledu raskida ugovora ugovorne strane su saglasne da se imaju primjeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

X POUKE

Član 10.1

Notar je stranke upozorio i poučio o slijedećem:

(1) Da kupac vlasništvo stiče tek sa upisom prenosa vlasništva u katastar nepokretnosti,

(2) Da će notar po službenoj dužnosti dostaviti otpравак ovog ugovora na knjiženje katastru nepokretnosti, te poreskoj upravi.

(3) Da ovaj ugovor podliježe postupku plaćanja poreza na promet nepokretnosti, kao i da to nije uslov za upis prenosa vlasništva.

(4) Da isključenje od odgovornosti PRODAVCA za materijalne i pravne nedostatke nema dejstvo ako je PRODAVAC za njih znao.

(5) Da za notarsku nagradu i troškove stranke odgovaraju solidarno, ali su se stranke dogovorile da troškove notarske obrade snosi KUPAC.

(6) Notar je posebno podučio ugovorne strane na mogućnost upisa zakonska hipoteke.

(7) na odredbe porodičnog zakona.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.1

Stranke daju ovlaštenje Notaru da očigledne tehničke greške napravljenje u sačinjavanu ovog notarskog zapisa može sam, bez posebnog odobrenja i učešća stranaka, izvršiti i o tome donijeti poseban akt, koji se prilaže uz ovaj izvornik, a ovjereni otpравак dostavlja strankama, katastru i poreskoj upravi.

Sastavni dio izvornika ovog ugovora su prilozi navedeni u uvodnim napomenama, koji su ugovornim stranama prezentirani.

Od ove notarski obrađene isprave dobivaju:

OTPRАVAK

Ugovarač 1 (1)

Ugovarač 2 (1)

Uprava za nekretnine (1)

Uprava lokalnih javnih prihoda(1)

Naknada za rad i naknada troškova je obračunata prema Notarskoj tarifi („Sl.list CG“, br. 6/2012) prema tarifni. broj 1. u iznosu od 180,00€, prema tarifnom broju 19 NT u iznosu od 10,00€ i PDV u ukupnom iznosu od 39,39 €, a naplaćen je sveukupno iznos od 229,90€.

Notar je ovaj ugovor pročitala ugovornim stranama u cjelosti i neposrednim pitanjima se uvjerila da njegov sadržaj odgovara pravoј volji stranaka, nakon čega su ugovorne strane izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju, te stranke potom svoјерučno, potpisuju kako slijedi, nakon čega je zapis potpisala i notar.

U Cetinju dana 03.08.2026.(trećeg osmog dvije hiljade dvadeset šeste) godine, završeno u 11:30
bajedanaest časova i trideset minuta).-----

Pomoćnik Ugovarača 1, Jelena Mitrović

Ugovarač 2, Vujović Božo:

ZAMJENIK NOTARA:
RADOVIĆ SENTIĆ NINA

